



Oil, wheat germ

TOTAL
5.8
5.2

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other

FIBER
0
0

Energy [kcal per 100 gr. food]




kCALs
38.4
34
0

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Valine	Threonine	Methionine	Leucine	Tryptophan	Phenylalanine	Lysine	Isoleucine	

PROTE.
0
0
0

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]



EFA
0

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Iron	Magnesium	Phosphorus	Selenium	Calcium	Potassium	Sodium	Zinc					

MINER.
0

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]

149	20	24.7ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
299%	3.64%	20.6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Alpha-tocopherol	Choline (total)	Pyridoxine	Folic Acid	Retinol	Niacin	Vitamin E, added	Vitamin B12, added	Folate, DFE	Folate, food	Folate (total)	Ascorbic acid						
	Phylloquinone		Pantothenic acid	Riboflavin	Thiamin	Ergocarciferol	Cyanocobalamin										

VITAM.
7.8

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

553	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Phytosterols (total)	Caroten, alfa	Caffeine					
	Cryptoxanthin, beta	Caroten, beta	Luthein+zeaxanthin				
	Lycopene	Theobromine					